

PRIMJENA INFORMACIONOG SISTEMA U ODRŽAVANJU U KOMPANIJI TERMOFLUX D.O.O. JAJCE

APPLICATION OF THE INFORMATION SYSTEM IN MAINTENANCE IN THE COMPANY TERMOFLUX D.O.O. JAJCE

**Sabahudin Jašarević
Politehnički fakultet u Zenici
Zenica, Bosna i Hercegovina**

**Emina Čabaravdić, Bičo Sanel
Termoflux d.o.o.
Jajce, Bosna i Hercegovina**

REZIME

Održavanje tehničkih sredstava u proizvodnim firmama je složen i zahtjevan posao i može direktno uticati na osnovne faktore proizvodnje. Taj uticaj može biti i povoljan ako se isto sprovodi dobro i može direktno uticati na smajenje troškova proizvodnje i ukupnog poslovanja.

Informacione tehnologije i njihova primjena nose sa sobom čitav niz prednosti. Isto se može reći i za područje primjene infomacionih tehnologija u održavanju gdje primjena namjenskih softverskih rješenja može podići stepen fleksibilnosti i efikasnosti sistema održavanja. To takođe olakšava praćenje i upravljanje svim aktivnostima održavanja, a onda neposredno i u samom planiranju proizvodnje, nabavke potrebnih resursa, rezervnih dijelova, kontrole troškova i dr.

U radu je pokazan primjer korištenja infomacijskog paketa PANTHEON u području održavanja u formi Termoflux d.o.o. Jajce.

Key words: održavanje, infomacione tehnologije, Pantheon, dokumentacija

ABSTRACT

Maintenance of technical assets in manufacturing companies is a complex and demanding job and can directly affect the basic factors of production. This influence can be beneficial if it is implemented well and can directly affect the reduction of production costs and overall operations. Information technologies and their application bring with them a whole series of advantages. The same can be said for the area of application of information technologies in maintenance, where the application of dedicated software solutions can increase the degree of flexibility and efficiency of the maintenance system. It also facilitates the monitoring and management of all maintenance activities, and then directly in production planning itself, procurement of necessary resources, spare parts, cost control, etc. The paper shows an example of using the PANTHEON information package in the area of maintenance in the company Termoflux d.o.o. Jajce.

Ključne riječi: maintenace, information technologies, Pantheon, documentation

1. UVOD

Sve veći i raznovrsniji zahtjevi tržišta za novim proizvodima povišenog kvaliteta uslovjavaju razvoj sredstava za rad, odnosno fokusiraju potrebe za sve složenijim tehničkim sistemima. Ovakvi zahtjevi, kao i neminovno usložnjavanje sredstava za rad, nameću i neminovnost razvoja održavanja tih sistema. Današnje mašine i oprema imaju ugrađene savremene mehaničke, pneumatske, elektronske i druge komponente. To od održavanja zahtjeva

poznavanje širokog spektra tehnologija koje se primjenjuju u periodu od instaliranja (montaže) do prestanka eksploracije mašina i opreme, odnosno u toku njihovog životnog ciklusa. Pouzdan, ekonomičan i siguran rad mašina i opreme postiže se ispravnim rukovanjem i održavanjem.

Sredstva se tokom vremena troše i smanjuje im se radna sposobnost. Sredstva za rad su podložna kvarovima, lomovima i oštećenjima, pa se pojavljuju prekidi u radu. To uzrokuje pojavu troškova zbog zamjene i popravke dijelova, ali i troškove zbog zastoja u procesu proizvodnje.

Osnovni ciljevi koji treba da se postignu procesom održavanja su: [1]

- ... minimiziranje troškova zbog zastoja u radu uslijed neplaniranih kvarova;
- ... sprečavanje, odnosno usporavanje zastarjevanja sredstava za rad, koje nastaje kao posljedica lošeg kvaliteta proizvoda i škarta;
- ... smanjivanje troškova rada i materijala u proizvodnji, koji nastaju uslijed povećanih kvarova i zastoja u procesu rada;
- ... pružanje organizovane pomoći svuda gdje je potrebno održavanje i upravljanje sredstvima za rad.

Značaj održavanja sredstava za rad u firmama je veliki. Ono direktno utiče na osnovne faktore proizvodnje i može vrlo povoljno uticati (ako se dobro sprovodi) na postizanje pozitivnih poslovnih rezultata. Dobro sprovedeno održavanje direktno utiče na smanjenje troškova proizvodnje i poslovanja. Savremeno upravljanje održavanjem podrazumijeva uvođenje pogodnih postupaka nadgledanja pogonskog stanja tehničkih sistema, koji treba da obezbjede odgovarajuće informacije za donošenje odluka. Kritično pitanje, pri tome, je da li se takav prilaz isplati i kada, jer je opšte pravilo da uštede koje se postižu moraju da prevazilaze cijenu korištene opreme za održavanje i troškove rada. [2]

Primjena postupaka automatizacije u vođenju dokumentacije, dizajniranju i izradi proizvoda, simuliranju rada sistema i slično, neophodna je u cilju ostvarenja veće fleksibilnosti, produktivnosti, minimizacije troškova, minimizacije pojave grešaka i tako dalje. Računarom podržano upravljanje održavanjem uz primjenu namjenskih softverskih rješenja je od izuzetne važnosti za podizanje stepena fleksibilnosti i efikasnosti u segmentu održavanja industrijskih sistema. Ova softverska rješenja centralizuju informacije o održavanju i čine ih vidljivim za svakog iz sektora održavanja ili bilo kog drugog sektora u organizaciji sa pristupom ovom sistemu. Time se olakšava praćenje i upravljanje svim aktivnostima održavanja, ali i drugim aktivnostima kao što su planiranje proizvodnje, planiranje nabavke potrebnih resursa, upravljanje ljudskim resursima, kontrola troškova i drugo.

Veliki broj kompanija danas, još uvijek koristi tradicionalni model održavanja koji se pokazao kao isuviše glomazan i pun nepraktične "papirologije", gdje se nerijetko javlja i slučaj nemarnosti pri unosu podataka, što je dovodilo do grešaka koje usporavaju i onemogućavaju pravilno i pravovremeno donošenje važnih odluka za sektor održavanja, ali i druge sektore preduzeća koji su direktno ili indirektno povezani. U arhivama podaci su teško dostupni i puno vremena se troši na pronalaženje istih. Sve prethodno navedeno ima itekakav uticaj na pouzdanost proizvodnih sistema, produktivnost, kvalitet proizvoda, rokove isporuke, reputaciju i tako dalje. [2]

Zbog ovakvog stanja u privredi, tim održavanja u firmi ThermoFlux d.o.o Jajce je imao za cilj da uvede primjenu elektronskog prijavljivanja kvarova, elektronskog izvještaja o kvaru i ostale dokumentacije potrebne za kvalitetnije vođenje održavanja, odnosno automatizaciju postupaka u upravljanju održavanjem i centralizaciju podataka čime se olakšava njihova dostupnost svim direktno i indirektno povezanim sektorima, zarad donošenja što adekvatnijih i pravovremenih odluka. U radu su prikazani neki dokumenti koji su izrađeni za potrebe održavanja firme ThermoFlux d.o.o Jajce.

2. SLUŽBA ODRŽAVANJA U TERMOFLUXU D.O.O. JAJCE

Održavanje radnih sredstava dio je proizvodnog procesa kojem je zadaća održavanje tehnološke opreme u proizvodnom stanju. To znači da održavanje dovodi i održava radna sredstva u stanju potrebne radne sposobnosti. Održavanje radnih sredstava podrazumijeva stalnu kontrolu nad sredstvima za rad, vršenje određenih popravaka i provođenje preventivnih postupaka radi sprječavanja zastoja u procesu proizvodnje. Time se postiže i konačan cilj funkcije održavanja, a to je osiguranje optimalne raspoloživosti nabavljenih i instaliranih opreme.


Izbor položaja funkcije održavanja zavisi od niza parametara, kao što su:

- nivo sigurnosti funkcionisanja tehničkih sistema, [1, 2, 3]
- politike i strategije održavanja (korektivno ili preventivno održavanje),
- odnosa ukupnih troškova održavanja i troškova proizvodnje, odnosno eksploatacije,
- prostorne dislokacije proizvodne opreme,
- organizacija proizvodnog procesa (proizvodnih pogona),
- raspoloživih resursa održavanja (radne snage, kapaciteta opreme, zaliha rezervnih dijelova, kooperacije itd.),
- veličine i složenosti preduzeca,
- stepena opremljenosti, odn. složenosti opreme koja se održava,
- broja radnih spremišta,
- uslova rada-unutrašnjih (režimi) i spoljašnjih (okolina),
- nivoa kvaliteta proizvoda i usluga,
- vrsta (strukte),
- kvalifikacije i broja radnika,
- stepena opremljenosti, odnosno složenosti opreme kojom se vrši održavanje opreme,
- stepena iskorištenosti proizvodne opreme i
- drugih parametara i pokazatelja.

Aktivnosti službe održavanja je da obavljaju radove nad radnim sredstvima radi njihovog održavanja u proizvodnom stanju jesu:

- popravak iznenadnih kvarova,
- preventivni pregledi, čišćenje i pomazivanje,
- pronalaženje i otklanjanje slabih mesta,
- kontrolni pregledi i
- planski popravci (mali, srednji i veliki).

U proizvodnom pogonu firme ThermoFlux d.o.o Jajce, koncipirana sljedeća je služba održavanja, Slika 1:



Slika 1. Šema organizacije održavanja u firmi ThermoFlux d.o.o. Jajce [6]

1. Voditelj održavanja (zadaci):

- ... planiranje postupaka održavanja,
- ... izrada godišnjeg plana odjela održavanja,
- ... upravljanje tokom održavanja,
- ... planiranje troškova i
- ... angažovanje vanjskih saradnika za održavanje.

2. Inženjeri održavanja:

- vođenje zaliha rezervnih dijelova,
- praćenje nekurentne zalihe,
- nadzor popravke maštine,
- planiranje preventivnih pregleda i
- koordinacija i praćenje servisne intervencije angažovanih eksternih firmi.

3. Mašinsko održavanje:

- ... mehaničarski i bravarski poslovi,
- ... izvođenje svih postupaka održavanja (pregledi, podmazivanje, zamjena, popravke, dijagnostika) i
- ... popravljanje i obnavljanje istrošenih dijelova.

4. Elektro održavanje :

- električarski poslovi,
- izvođenje svih postupaka održavanja i
- popravljanje i obnavljanje istrošenih dijelova.

3. DOKUMENTACIJA U ODRŽAVANJU

Za dokumentiranje, čuvanje i prijenos informacija o mašinama, obavljenim popravcima i načinu popravljanja u održavanju koristi se različita dokumentacija koja prema svom sadržaju i obliku može biti: [1, 3]

- konstrukcijska dokumentacija,
- tehnološka dokumentacija i
- radna dokumentacija.


Za ovaj rad su posebno interesantne tehnološka i radna dokumentacija.

3.1. Tehnološka dokumentacija

Temeljni dokumenti tehnološke dokumentacije su: [1 ,3]

- radna karta podmazivanja,
- upute o tekućem održavanju,
- katalog radnih dijelova,
- popis preventivnih pregleda,
- tehnološki postupak preventivnog pregleda,
- tehnološki postupak popravljanja,
- ispitna karta i
- drugi dokumenti specifični za pojedine mašine.

Upute o tekućem održavanju opisuju sve poslove koje je na mašini potrebno obaviti dnevno, sedmično, tromjesečno i polugodišnje. Pridržavanjem ovih uputa proizvođača mašina će trajati duže, a proizvodnja će teći prema planu proizvodnje bez nepredviđenih zastoja. Katalog radnih dijelova je popis dijelova za koje se proizvođač obvezao isporučiti na zahtjev mašine. Obično je uz popis dijelova priložen sklopni crtež prema kojemu se mašinski dio naručuje.



Slika 2. Primjer pločice sa podacima otisnute na mašini – ThermoFlux d.o.o. [6]

Popis preventivnih pregleda sadrži osnovne podatke o mašini i popis svih dijelova za koje su potrebeni preventivni pregledi. U popisu su navedeni podaci o učestalosti pregleda, potrebnim stručnim kadrovima za obavljanje pregleda i podaci o potrebnom vremenu za pregled, Slike 3 i 4.



Slika 3. Popis preventivnih pregleda – plan održavanja za mašinu LaserGenius+

Thermoflux d.o.o. Jajce - Osnovna sredstva							
PREGLED SERVISA PO VRSTI PREGLEDA:							
Podmazivanje Lasera za lim							
Inv.no	Naziv	Naziv pregleda/Ustanova	Datum Nabavke	Datum Pregleda	Naredni Pregled	Periodika (mjесец)	Br. certifikata
1595	LASER ZA REZANJE LIMA PLATINO FIBER	Podmazivanje Lasera za lim/Servis O.S.	17.07.2017.	01.11.2017.	01.01.2018.	2	
PREGLED SERVISA PO VRSTI PREGLEDA:							
Zamjena leće Lasera za lim							
Inv.no	Naziv	Naziv pregleda/Ustanova	Datum Nabavke	Datum Pregleda	Naredni Pregled	Periodika (mjесец)	Br. certifikata
1595	LASER ZA REZANJE LIMA PLATINO FIBER	Zamjena leće Lasera za lim/Servis O.S.	17.07.2017.	10.11.2017.	10.12.2017.	1	

Slika 4. Prikaz preventivnih pregleda iz Pantheon-a [6]

3.2. Radna dokumentacija

Radnu dokumentaciju čine:

- ... izvještaj o kvaru,
- ... radni nalog,
- ... slanje uređaja na servis i
- ... drugi dokumenti karakteristični za pojedino poduzeće.

4. PANTHEON KAO ERP SISTEM

Uslovi poslovanja i zahtjevi tržišta stalno se mijenjaju zbog čega preduzeća moraju imati visok stepen fleksibilnosti i efikasnosti, u cilju ostvarenja konkurentnosti na tržištu. Jedan od načina da se to postigne je automatizacija što većeg broja aktivnosti kao što su unos, čuvanje i analiza podataka, praćenje i planiranje proizvodnje, praćenje, planiranje i predviđanje potrebnih resursa, prodaje, troškova, nabavka potrošnog materijala i ostalo. U sklopu sektora održavanja tehničkih sistema, kao neizostavnog funkcionalnog dijela bilo kojeg proizvodnog sistema, postoji niz administrativnih postupaka, pogodnih za automatizaciju.

Pantheon kao ERP sistem predstavlja informacioni sistem koji je tim održavanja firme ThermoFluxa d.o.o. Jajce modifikovao da se automatizuju aktivnosti u sektoru održavanja tehničkih sistema, i time drastično poboljšava proces upravljanja održavanjem.

Osnovna potreba za razvojem i primjenom Pantheona kao ERP sistema za odjel održavanje je ostvarenje što veće efikasnosti u komunikaciji i manipulaciji operativnim podacima.

- Informacijski sistemi koriste se radi ostvarivanja osnovnih potreba vezanih za održavanje:
- ... podaci o objektima održavanja – informacije o opremi i sredstvima koja se održavaju,
 - ... podaci o skladištima i zalihamama – informacije o dijelovima, zalihamama i skladištima, [5]
 - ... podaci o zaposlenicima – informacije o zaposlenicima, vremenima rada i radnim zadacima,
 - ... upravljanje radnim nalozima – kreiranje, praćenje, naplata i izvršavanje radnih naloga ,
 - ... preventivno održavanje – kreiranje planova vezanih za preventivno održavanje opreme i sredstava te povezivanje njihovih podataka s planiranjem preventivnog održavanja i kreiranje vremenskog rasporeda održavanja,
 - ... planiranje – planiranje rada kako bi se znalo tko će ga izvoditi, koji radovi će se izvoditi te koji su materijali potrebni (uputstva i ostale informacije),
 - ... obrada inventara – problemi, povratci, popunjeno i ostali ciklički procesi materijala i dijelova u inventaru i
 - ... procesiranje narudžbi – zahtjevi i redoslijed narudžbi, te primitak dijelova i materijala.

U firmi ThermoFlux d.o.o Jajce, inženjeri održavanja radi efikasnijeg korištenja ERP sistema, svaku mašinu su obilježili brojem i nazivom osnovnog sredstva i dodijelili joj u ERP sistemu kartu maštine, Slika 5.

Kolektiv održavanja firme ThermoFlux-a, razvio je sljedeće dokumente u informacionom sistemu Pantheon za potrebe odjela održavanja:

Registar osnovnih sredstava									
	Aparat M30-M40	Karta	Nr.	Akt. gr.	Dodatak	Nova vrsta	Dodatak	Dodatak	Stavka na dan
									Prethodna pregrada Tip uskraćenja
1000	Aparat M30-M40	0021	M	ALA			31.12.2011	1.010,00	1.010,00
1001	Stolica sedišta za voditelja,dizajn	0021	M	ALA			31.12.2011	2.200,00	2.200,00
1002	Stolica za voditelja, dizajn	0021	M	ALA			31.12.2011	2.200,00	2.200,00
1003	Trešnjevke	0021	M	ALA			31.12.2011	1.010,42	1.010,42
1004	Prednje leđe	0021	M	ALA			31.12.2011	1.794,21	1.794,21
1005	Prednje leđe - dizajn	0021	M	ALA			31.12.2011	1.797,52	1.797,52
1006	Stolice za voditelja - dizajn	0021	M	ALA			31.12.2011	1.798,00	1.798,00
1007	Stolice za voditelja	0021	M	ALA			31.12.2011	1.798,00	1.798,00
1008	Stolice za voditelja	0021	M	ALA			31.12.2011	1.810,00	1.810,00
1011	Aparat M30-M40-materijal	0021	M	ALA			31.12.2011	2.041,30	2.203,76
1012	Aparat turnir 220 avion-igr-rog	0021	M	ALA			31.12.2011	1.794,00	1.794,00
1013	Aparat za jedinicu	0021	M	ALA			31.12.2011	1.010,00	1.010,00
1014	Aparat za jedinicu	0021	M	ALA			31.12.2011	4.084,79	5.084,64
1021	Aparat M30-M40-materijal	0021	M	ALA			31.12.2011	2.746,00	2.774,41
1022	Aparat M30-M40-materijal	0021	M	ALA			31.12.2011	2.746,00	2.774,41
1028	Brodski M105	0021	M	ALA			31.12.2011	1.650,00	1.794,76
1030	Aparat turnir 220	0021	M	ALA			31.12.2011	2.290,00	2.290,00
1032	Aparat turnir poslovni,220	0021	M	ALA			31.12.2011	2.296,00	1.888,19
1033	Aparat turnir poslovni	0021	M	ALA			31.12.2011	2.296,00	1.888,19
1037	Ukljucivo za stolice	0021	M	ALA			31.12.2011	410,00	101,11
1038	Aparat za predraspjelo	0021	M	ALA			31.12.2011	4.211,51	3.116,52
1039	Aparat za servisne 220 avion-igr-rog	0021	M	ALA			31.12.2011	1.810,00	1.810,00
1040	Aparat za servisne 220 avion-igr-rog	0021	M	ALA			31.12.2011	1.810,00	1.810,00
1041	Aparat turnir 220 avion-igr-rog	0021	M	ALA			31.12.2011	2.036,19	1.896,00
1042	Ukljucivo za stolice	0021	M	ALA			31.12.2011	1.090,43	1.013,11
1043	Ukljucivo za stolice	0021	M	ALA			31.12.2011	1.090,43	1.013,11
1044	Brodski L100	0021	M	ALA			31.12.2011	350,00	340,00
1073	APARAT ZA VREDNO	0021	M	ALA			26.07.2012	2.307,42	1.364,79
1074	BRDOLIC	0021	M	ALA			11.09.2012	75,74	42,00

Slika 5. Popis maština iz Pantheon-a [6]

Prednosti korištenja informacionog sistema u održavanju očituju se u:

- ... otkrivanju predstojećih problema prije nastanka greške koja bi mogla uzrokovati daljnje greške ili žalbe kupaca,
- ... postizanju višeg nivoa planiranja aktivnosti održavanja što rezultira efikasnijom upotrebom radne snage,
- ... upravljanju kontrolom zaliha na način da omogućava bolje predviđanje potreba za rezervnim dijelovima kako bi se eliminirali zastoje zbog nestašice i smanjile prekomjerne količine postojećih zaliha [5] i
- ... održavanju optimalne izvedbe opreme koja smanjuje zastoje i produljuje životni vijek.

Važno je napomenuti kako informacioni sistem ne donosi odluke umjesto odgovornih radnika, već ih opskrbljuje informacijama potrebnim za optimalno vođenje procesa. Sistemi doprinose povećanju radne produktivnosti na 70% do 80% i boljoj kontroli jer postoje tačne i precizne informacije o stanju maštine. Bolje je regulirana dostupnost opreme jer su aktivnosti radova unaprijed planirani, pa se eliminira čekanje na dijelove, dobivanje krivih dijelova i traženje radnih procedura. Kvaliteta proizvoda je bolji, produžuje se životni vijek opreme, smanjeni su energetski troškovi, a poboljšana je kontrola okoline i praćenje podataka.

- ... radni nalog;
- ... izvještaj o kvaru;
- ... trošak utrošenog materijala po osnovnom sredstvu i radnom nalogu;
- ... zaliha rezervnih dijelova po osnovnom sredstvu;
- ... nekurentne zalihe;
- ... troškovi angažovanja vanjskog servisa;
- ... troškovi utrošenih dijelova za servis po osnovnom sredstvu i
- ... planiranje preventivnih pregleda.

5. DOKUMENTACIJA ODRŽAVANJA FIRME THERMOFLUX d.o.o.

5.1. Radni nalog

Radni nalog firme ThermoFlux d.o.o Jajce za odjel Održavanje, direktno je povezan sa prijavom kvara na mašini, Slika 6.

ThermoFLUX																	
SPARKASSE: 199 03 0056 7634 94 / IBAN: BA39 1990 5000 5004 3894 / SWIFT: ABBAZB22																	
UNICREDIT: 331 360 1200 4371 32 / IBAN: BA39 3391 0046 725 4739 / BC: UNCRBAZB000X																	
Bože 3 / 7010 Jajce / Bosna i Hercegovina Telefon: +387 30 657 100 / E-mail: info@thermoflux.ba / www.thermoflux.ba Informacije (tel/lokal): +387 30 657 100 / +387 30 657 101 Servis (tel/lokal): +387 30 657 102 / +387 30 657 103																	
ID broj: 4236401980006 / PDV broj: 23464098006 Registar: 05-04deg-07-00058 od 30/03/2007 god.																	
Pratjeno: SB Korisnik: SB Datum ispis: 02/02/2023																	
Pratjivo: HAJDER (SEMIN) AMIR HAJDER (SEMIN) AMIR JIB: 02154872598742 PRUDI 73																	
70101 JAJCE Tel:00387 30 657 100																	
70101 JAJCE Tel:063 826 922																	
Datum prijave: 30/09/2022 Zavrsen: Odgovorna osoba: Sanet Bićo																	
Radni nalog 22-024-000170																	
Mjesto trešnjeva: OS 1449 CNC AUTOMATSKA PRESA ZA GAVIJANJE LINIA																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Sifra</th> <th>Naziv</th> <th>Količina</th> <th>MJ</th> <th>Cijena</th> <th>R. %</th> <th>PDV %</th> <th>Vrijednost</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3600024</td> <td>SERVIS</td> <td>1,00</td> <td>KiM</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>17,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>		Sifra	Naziv	Količina	MJ	Cijena	R. %	PDV %	Vrijednost	3600024	SERVIS	1,00	KiM	0,00	0,00	17,00	0,00
Sifra	Naziv	Količina	MJ	Cijena	R. %	PDV %	Vrijednost										
3600024	SERVIS	1,00	KiM	0,00	0,00	17,00	0,00										
PDV broj: BA236401980006																	
Opis kvara: Na presi je ostacen jedan alat (fiksni), na savijenim pozicijama se uoči taj nedostatak. Presu sve česte stane u procesu savijanja pozicije, kad operater mora ugjeti glavnu sklopku i ponovo startovati da bili moguće pokrenuti masinu. Presa je djelomično ispravne																	
Status: Prijava																	
Napomena:																	

Slika 6. Primjer radnog naloga [6]

U svakom trenutku tim održavanja ima uvid na osnovu statusa radnih naloga koji su im otvoreni za rješavanje (nisu riješeni), koji su u toku rješavanja, koje su mašine u defektaži, poslate na servis vanjskom servisu, na čekanju, itd.

5.2. Izvještaj o kvaru

Kada radni nalog dobije status “završen”, radni nalog se unosi u izvještaj o kvaru, Slika 7.

ThermoFLUX																	
SPARKASSE: 199 03 0056 7634 94 / IBAN: BA39 1990 5000 5004 3894 / SWIFT: ABBAZB22																	
UNICREDIT: 331 360 1200 4371 32 / IBAN: BA39 3391 0046 725 4739 / BC: UNCRBAZB000X																	
Bože 3 / 7010 Jajce / Bosna i Hercegovina Telefon: +387 30 657 100 / E-mail: info@thermoflux.ba / www.thermoflux.ba Informacije (tel/lokal): +387 30 657 100 / +387 30 657 101 Servis (tel/lokal): +387 30 657 102 / +387 30 657 103																	
ID broj: 4236401980006 / PDV broj: 23464098006 Registar: 05-04deg-07-00058 od 30/03/2007 god.																	
Pratjeno: SB Korisnik: SB Datum ispis: 02/02/2023																	
Pratjivo: BIOČIĆ (HUGO) SANET BIOČIĆ (HUGO) SANET JIB: 1504975193820 SREBRENIČKA 5/5																	
70101 JAJCE Tel:00387 30 657 100																	
72230 ŽEPČE Tel:063/395-563																	
Datum prijave: 09/01/2023 Zavrsen: Dostava Odgovorna osoba: Sanet Bićo																	
Izvještaj o kvaru 23-024-000001																	
Mjesto trešnjeva: OS 1411 AUTOMATSKO POSTROJENJE ZA PLASTIFIKACIJU																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Sifra</th> <th>Naziv</th> <th>Količina</th> <th>MJ</th> <th>Cijena</th> <th>R. %</th> <th>PDV %</th> <th>Vrijednost</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3600024</td> <td>SERVIS</td> <td>1,00</td> <td>KiM</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>17,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>		Sifra	Naziv	Količina	MJ	Cijena	R. %	PDV %	Vrijednost	3600024	SERVIS	1,00	KiM	0,00	0,00	17,00	0,00
Sifra	Naziv	Količina	MJ	Cijena	R. %	PDV %	Vrijednost										
3600024	SERVIS	1,00	KiM	0,00	0,00	17,00	0,00										
UTROŠENI MATERIAL																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Sifra</th> <th>Naziv</th> <th>Količina</th> <th>MJ</th> <th>Cijena</th> <th>R. %</th> <th>PDV %</th> <th>Vrijednost</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1200457</td> <td>UNUTRAŠNJA KONEKCIJA CIJEVI ZA PRSK.PNKH007012 KAM. Z</td> <td>2,00</td> <td>KiM</td> <td>8,38</td> <td>0,00</td> <td>17,00</td> <td>16,75</td> </tr> </tbody> </table>		Sifra	Naziv	Količina	MJ	Cijena	R. %	PDV %	Vrijednost	1200457	UNUTRAŠNJA KONEKCIJA CIJEVI ZA PRSK.PNKH007012 KAM. Z	2,00	KiM	8,38	0,00	17,00	16,75
Sifra	Naziv	Količina	MJ	Cijena	R. %	PDV %	Vrijednost										
1200457	UNUTRAŠNJA KONEKCIJA CIJEVI ZA PRSK.PNKH007012 KAM. Z	2,00	KiM	8,38	0,00	17,00	16,75										
PDV broj: BA236401980006																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Ukupno</th> </tr> <tr> <th>PDV</th> <th>2,85</th> </tr> <tr> <th>Za platbu</th> <th>KM</th> </tr> <tr> <th></th> <th>19,6</th> </tr> </thead> </table>			Ukupno	PDV	2,85	Za platbu	KM		19,6								
	Ukupno																
PDV	2,85																
Za platbu	KM																
	19,6																
Opis urađenog posla: 09.01.2023. Završeno Zamjenjene spojnice na cijevi/mza 1x1/2h																	
Opis urađenog posla: 09.01.2023. Završeno Zamjenjene spojnice na cijevi/mza 1x1/2h																	
Status: Zavrsen / 09.01.2023.																	

Slika 7. Izvještaj o kvaru [6]

5.2.1. Pregled prijavljenih kvarova po mašini, radnom nalogu ili više mašina

Obracun izdatih racuna		Producen	Thermo Flux d.o.o.	Datum radnog	Od 01/01/2022 do 10/12/2022
Detaljno		Kontak	BRDZIĆ, JASNA SE - Sandi D&G 021/62925, 16-34-56	Vrsta dokumenta	05. 105 - LASER ZA REZANJE LINA PLASTIC FIBER
				Vrsta dokumenta	200, 301, 351-352, 532, 533, 535, 536, 537, 690, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 890, 895, 700,
Broj radnog	Detaljno	Broj	Opis kvara	Status radnog nalogu	Prepoznata
naloga					statusovima
					materijala (HIT)
	Vrsta dokumenta				
	Zadnjih 10 sati				
22.25.000037	04.04.2022	1001	TREBA ZAPREDITI HODUL NA LASEROM IZVODA I NARAVNITI SERVIS SLAVE	POZIVNA	Higro. Arit.
22.25.000040	05.04.2022	1001	MANAJERI I PREDSTAVNIKU MATEJ MA CUDRONA	U TOBI	Cest. Mario
22.25.000042	05.04.2022	1001	PREZ. M. SAMOVIC LIMA S- LUD	ZVAREN	Bran. Vrste
22.25.000046	05.04.2022	1001	ODEZVE SUSTAV ZA KONTAKT	POZIVNA	Dusko. Kust.
22.25.000052	05.04.2022	1002	POSTROJENJA ZA PESKARENJE	POZIVNA	Česk. Mario
22.25.000053	20.04.2022	1002	PEŠKARENJE ZA VELIKU MOLNU FABRIKE	POZIVNA	Cest. Mario
22.25.000072	20.04.2022	1003	TRČAJ PLA	POZIVNA	Bran. Vrste
22.25.000096	20.04.2022	1004	KONTAKT PREDS ED	ZVAREN	Higro. Arit.
22.25.000099	20.04.2022	1004	STRUK ZA VELIKU MOLNU	POZIVNA	Higro. Arit.
22.25.000100	01.05.2022	1002	NEFTNA PREŠA 6- BEND 200	POZIVNA	Higro. Arit.
	DETALJNO vrsta dokumenta				11.00
	DETALJNO				11.00

Slika 8. Pregled kvarova [6]

5.3. Slanje uređaja na servis

S obzirom da firma ThermoFlux d.o.o. Jajce često angažuje eksterne izvođače radova, u Pantheon-u razvijen je i obrazac koji se šalje eksternim firmama prilikom slanja uređaja na servis.

ThermoFLUX	
UPRAZDNO - NE UZIMATI U VODU / NE DALJINJATI / NE GOREVATI / NE POKRETATI UNICREDIT 336 2200 4073 32 / BAN/BA/P 3056 0011 123 459 / BE/ LAC/PA/2000	
Bulevar 3 / 7002 Jajce / Bosna i Hercegovina Telefon: +387 30 657 100 / +387 30 657 101 Servis Beograd: +387 30 657 102 / +387 30 657 103	
E-mail: info@thermoflux.ba - POV: info@thermoflux.ba Logotip:	
Postojeći na servisu:	
UNIV-IR TDRNA d.o.o. UNIV-IR TDRNA d.o.o. JED. 42000000000000005 POV: RA/00010390005 BACIĆ KB	Biće na servisu: BIO (H/MS) SANEL BIO (H/MS) SANEL JBB 1000/25/133620 SREBRENIČKA 5/5
71000 SARAJEVO Tel:033 39 776-375	72230 ŽEPČE Tel:063/795-563
Datum slanja:	10/01/2023
Odgovarajuća osoba:	Sureli Biće
Slanje uređaja na servis 23-024-000006	
Neštoč troškova: OS 1532 Aku Brčića	
Opis kvara: Makita CPW-656 Broj prilikom radova	
Zapisnik o izveštajem radovima:	

Zamisao je da u svakom trenutku u Panthenu postoji mogućnost pregleda koje se to mašine nalaze na vanjskom servisu i kako se popravio kvar nakon vraćanja mašine sa servis, zbog čega je ostavljen dio na obrascu gdje eksterni izvođač upisuje riješenje problema i vraća obrazac timu održavanja.

Cilj je da se pri sljedećem sličnom kvaru smanji slanje uređaja na vanjski servis i pokuša riješiti problem unutar firme.

Na slici 9. prikazan je primjer obrasca za slanje uređaja na servis.

Slika 9. Obrazac – Slanje uređaja na servis [6]

5.4. Analiza troškova po mašini u određenom periodu

Jako bitna stavka za odjel održavanje jesu troškovi. U savremenim uslovima poslovanja koje karakteriše globalna konkurenca, osnovni pokretač i primarni cilj poslovanja preduzeća jeste profit. Način da preduzeće nadjača svoje konkurenate i ostvari cilj poslovanja je da nudi proizvode sa nižom cijenom koštanja. To zahtijeva minimalne troškove u proizvodnji koji moraju zadovoljiti određene standarde kapaciteta. Kako bi postigli ekonomično održavanje potrebno je posmatrati ukupne troškove održavanja i svesti ih na minimum.

Ekonomičnost funkcije održavanja zavisi od troškova održavanja i troškova zastoja. Kada je zbir ovih troškova minimalan govorimo o ekonomičnom održavanju. Efikasnim upravljanjem troškovima održavanja smanjuju se troškovi proizvodnje i tim postižu konkurenatske prednosti. Da bi efikasno upravljao održavanjem menadžment zahtijeva detaljne informacije o troškovima.

Tim održavanja ThermoFlux-a razvio je mogućnost da u svakom trenutku može da pronađe koliko je troškova utrošeno za određenu mašinu u određenom periodu.

ROBA PREGLED TRENUTNI ZALIHE RAČUNA				
Analiza razlike u cijeni po kupcima detaljno				
Korisnik	Preduzeće			
Datum ispisa	THERMO FLUX d.o.o.			
Datum računa	BAGE 3			
Nastavak računa	70101 JAJCE			
Artikal	SB - Sanel Bičo			
Valuta obračuna	02/02/2023, 16:25:55			
Vrsta artikala	Od 01/01/2022 do 31/12/2022			
Vrste dokumenata	OS 1595 - LASER ZA REZANJE LIMA PLATINO FIBER			
	3000436 – LEŽAJ SA KUĆIŠTEM FY 30TF			
	KM - Konvertibilna marka			
	201, 202, 205, 210, 215, 250, 300, 401, 402, 410,			
	430, 500, 501, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557,			
	600, 700, 701, 702, 710, 711, 712, 800			
	Centralno skladište			
	353			
Broj	Datum	Šifra	Naziv	Nab. vrij.
Nastavak troška:	OS 1595		LASER ZA REZANJE LIMA PLATINO FIBER	
22-395-000037	09.04.2022	1100108	STAKLO ĐASTRTO ZA KOMPLATOR	208,39
22-395-000040	09.04.2022	1100217	MOKA, DA LASER JPG COPH	11,710,40
22-395-000040	09.04.2022	1100012	LAGER CARTIDGE FILTER BIRO 5050WMP 05A	274,21
22-395-000040	09.04.2022	1100014	LAGER CARTIDGE FILTER BIRO 5050WMP 05S	276,81
22-395-000052	23.04.2022	1100092	KAPACITETNA SENZOR 793,028	3,209,17
22-395-000090	22.06.2022	1100218	HLADNAC ALUMINIJSKI HYDRA 04413 555,15,443	1,626,71
22-395-000116	09.08.2022	1100046	FILTER TORIT 362-5023	1,164,71
22-395-000126	09.08.2022	1100070	STAKLO ĐASTRTO ZA LJEĆU	95,24
22-395-000126	09.09.2022	1100251	Verifikator Yatkesa 16090, 05W 059-0QA 10107499	57,43
22-395-000188	13.12.2022	1100217	MOKA, DA LASER JPG COPH	12,494,40
				31,277,55
UKUPNO sve				31,277,55

Slika 10. Primjer troškova za određenu mašinu [6]

5.5. Pregled zalihe rezervnih dijelova

Zalihe se definiraju na nekoliko načina, zavisno o pojedinoj literaturi, a jedna od tih definicija je da su zalihe količina robe koja je akumulirana radi kontinuiranog opskrbljivanja vremenski i prostorno bliže ili daljnje proizvodne ili osobne potrošnje. [5]

Kako bi se osigurao kontinuitet proizvodnje ili prodaje potrebno je držati odgovarajuću količinu zaliha robe. To je važno kako bi krajnji kupci uvijek imali proizvod ili uslugu u pravo vrijeme na pravom mjestu, a firma nesmetano poslovala i opskrbljivala svoje kupce, Slika 12 Zalihe

Pregled trenutne zalihe	
Vrste zaliha	
140 - Pregled trenutne zalihe po identitetu	
140 - Pregled trenutne zalihe po matičnu identitetu	
140 - Pregled trenutne zalihe sumarno po identitetu	
Klasificacija po identitetu	
130 - Pregled trenutne zalihe po primjenjivoj klasificaciji	
310 - Pregled trenutne zalihe po primjenjivoj sekundarnoj klasificaciji	
410 - Pregled trenutne zalihe po primjenjivoj trećoj klasificaciji	
510 - Pregled trenutne zalihe po poravnanu i identitetu	
610 - Pregled trenutne zalihe po poravnanu i identitetu poduzeća	
710 - Pregled trenutne zalihe po poravnanu i identitetu kupca/obravnatelja	
810 - Pregled trenutne zalihe po poravnanu i identitetu radnika	
910 - Pregled trenutne zalihe po poravnanu i identitetu radnika i identitetu kupca	
Identitet	
Prez. Matic.	Seli. Mat.
Pregled zaliha po identitetu	
Kupac/Obravnatelj	
Odjel	
Identitet	
Datum zalihe	7.3.2013
Tip zalijske	
Samo car. zalihe	<input checked="" type="checkbox"/>
Prenos u modu veličine prof. sat. paketa	<input type="checkbox"/>
Zaljiva	0,00
Nekontrolirani odjel	
Vrste zaliha	
Vrste identitet	
Cijena za uvođenje	<input checked="" type="checkbox"/>
Haberekop.cijena	<input type="checkbox"/>
Prislaška cijena	<input type="checkbox"/>
Prislaška cijena I	<input type="checkbox"/>
Stabilizirana cijena	<input type="checkbox"/>
Stabilizirana cijena - tip C	<input type="checkbox"/>
Vrste identita	
Cijena	<input checked="" type="checkbox"/>
Veljoprič.cijena	<input type="checkbox"/>
Veljoprič.cijena 2	<input type="checkbox"/>
Vrste identita	
St	<input type="checkbox"/>
Haberekop.	<input type="checkbox"/>
Evidencija	<input type="checkbox"/>
Vrste dokumenta	
1000 - Haberekop. zalihe i materijala	
1010 - Haberekop. zalihe i materijala - akti	
1020 - Haberekop. zalihe i materijala - Test 3C	
1030 - Haberekop. zalihe i materijala - Test 3C - akti	
1100 - Haberekop. ostvorenih zadržanja	
1200 - Haberekop. ostvorenih zadržanja - akti	
1300 - Projekti za kompanije kupaca	

Slika 11. Mogućnost pregleda nekurentne zalihe

Tako na primjer, na slici 10. Prikazani su troškovi utrošeni za mašinu OS 1595 Laser za rezanje lima PLATINO FIBER, za period od 01.01.2022. do 31.12.2022. godine.

Na datom dokumentu možemo vidjeti koji materijal smo iskoristili po radnom nalogu i koja je cijena tog materijala. Na osnovu toga možemo i odrediti koliko je koštao jedan radni nalog, odnosno popravak određenog otkaza na mašini.

ROBA PREGLED TRENUITNE ZALIHE				
Pregled trenutne zalihe				
sumarno po artiklima				
Korisnik	Preduzeće			
Datum ispisa	THERMO FLUX d.o.o.			
Datum računa	BAGE 3			
Artikal	SB - Sanel Bičo			
Valuta obračuna	02/02/2023, 16:25:55			
Vrsta artikala	Od 01/01/2022 do 31/12/2022			
Vrste dokumenata	3000436 – LEŽAJ SA KUĆIŠTEM FY 30TF			
Šifra	Naziv	Zaliha	MJ.	Cijena
3000436	LEŽAJ SA KUĆIŠTEM FY 30TF	1458	KOM	48,70
UKUPNO sve		1458		

Slika 12. Pregled trenutne zalihe – Primjer

6. ZAKLJUČAK

Cilj održavanja mašina je upravo reducirati količinu i vrijeme potrebno za korektivni proces, te tako usmjeriti resurse u preventivnom procesu. Prilikom konstrukcije i provedbe plana preventivnog održavanja od velike pomoći su nam moderni informacijski sistemi čiji je rad posebno prilagođen za procese održavanja. Osim toga, važno je za istaknuti kako se ovi sistemi danas ne koriste samo za kontrolu u procesima održavanja već su konstruirani upravo s ciljem osiguranja visoke kvalitete stanja opreme i kompletnih tehničkih sistema, te visokog nivoa usluge održavanja. Ovi sistemi osiguravaju izvršiocima tehničkog održavanja konkurentsku prednost, pouzdaniju i fleksibilniju proizvodnju. Pravovremena dostupnost te raspoloživost svih relevantnih podataka koji su potrebni za upravljanje tehnološki složenim procesom održavanja je od ključne važnosti, pa se primjena informatičkih tehnologija sama po sebi nameće kao nužna i nezaobilazna.

Imati informaciju o stanju mašinskog parka je od vitalne važnosti za efikasno organizovanje proizvodnje u dotičnom pogonu. Postići odgovarajuće zahtijeve u pogledu tačnosti i kvaliteta proizvoda može se samo na odgovarajućim mašinama. Stoga je potrebno posvetiti dovoljno pažnje održavanju tih mašina, a povremene inspekcije u tom smislu su koristan pokazatelj stanja odgovarajuće mašine.

Pantheon 5.5, koji se koristi u firmi ThermoFlux d.o.o Jajce, kao ERP sistem, prvenstveno je namijenjen za administrativne poslove, međutim, tim održavanja je veoma kvalitetno prilagodio taj sistem prema svojim potrebama u odjelu održavanja. Razvijeni su veoma kvalitetni obrasci za održavanje, mogućnost praćenja troškova, zaliba, stanja maštine, i sl. Iz toga razloga se u velikoj mjeri povećalo i efikasnije organizovanje proizvodnje, omogućilo pouzdaniju, fleksibilniju proizvodnju i olakšalo timu održavanja vođenje cjelokupnog procesa u održavanju. Održavanje firme ThermoFlux d.o.o. Jajce i dalje radi na razvijanju ERP sistema za potrebe odjela održavanje.

7. LITERATURA

- [1] Adamović, Ž.; Nestorović, G.; Radojević, M.; Paunović, Lj.: Menadžment industrijskog održavanja, Univerzitet u Novom Sadu, Tehnički fakultet Mihajlo Pupin Zrenjanin, 2007, ISBN 978-86-86917-00-4
- [2] Milovanović, Z.; Papić, Lj.: Održavanje i puzdanost tehničkih sistema, Prijedor 2007, ISBN 978-96-86355-03-4
- [3] Majeed, Ali: Application of Computerized Maintenance Management System In Industry, Proceedings of the 37th Internatioal Conference on Computers and Industril Engineering, Ocoober 20-23, 2007, Aleksandria, Egypt, pp 985-995
- [4] Budimir. Mijović: Održavanje strojeva i uređaja, Karlovac, 2019., ISBN 978-953-7343-74-3
- [5] Klisura, F.; Jašarević, S.; Brdarević, S.: Upravljanje rezervnim dijelovima i materijalima održavanja, Mašinski fakultet u Zenici, Zenica, 2021., ISBN 978-9958-617-55-3
- [6] Dokumentacija kompanije ThermoFlux d.o.o. Jajce